

**Pojedinačni finansijski izvještaji za 2019. godinu i
izvještaj nezavisnog revizora**

„AUTOPREVOZ” A.D. BANJA LUKA

SADRŽAJ

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA.....	1
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	5
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	9
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	10
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	10
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE.....	14
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	15

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka

Mišljenje

Obavili smo reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja Društva „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu „Društvo“) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji **istinito i objektivno**, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Ostala pitanja

Kao događaj koji je materijalno značajan za objavljivanje u ovim izvještajima a nastali su nakon datuma bilansiranja odnosi se na okončanje sudskog spora sa Gradom Banja Luka u vezi sa utvrđivanjem vlasništva na zemljištu „stare autobuske stanice“. Ustavni sud BIH, pozitivno je rješio Apelaciju Društva te je potvrdio presudu Okružnog privrednog suda br Ps 006434 17 Pž 2 od 07.08.2017. godine, da je predmetna nekretnina u vlasništvu Autoprevoza AD.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)

Ostala pitanja (nastavak)

Društvo je u 2019. godini uspjelo da otkloni opasnost po stalnost poslovanja, koja se odnosila na stečaj Bobar banke ad Bijeljina na način da je sa istom postigla dogovor o isplati duga u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM, te je isplatom ovog u potpunosti izmirila dug prema Bobar banci ad u stečaju.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjeravada likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)

Odgovornost revizora (nastavak)

iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.

- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)

Odgovornost revizora (nastavak)

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Lužija Bojan.

Banjaluka, 04.05. 2020. godine



Lužija Bojan
Ovlašćeni revizor

BILANS STANJA
na dan 31.12.2019. godine

POZICIJA	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (početno stanje)
	Bruto	Ispr. vrijed.	Neto	
A. AKTIVA				
I STALNA SREDSTVA	29.498.106	2.843.181	22.654.925	20.771.952
Nekretnine, postrojenja i oprema	25.067.411	2.700.421	22.366.990	20.483.264
Dugoročni finansijski plasmani	295.043	7.108	287.935	288.688
II TEKUĆA SREDSTVA	3.426.256	508.220	2.918.036	3.815.158
Zalihe i dati avansi	1.143.861	477.714	666.147	1.144.524
Potraživanja od prodaje i druga potraživanja	2.282.395	30.506	2.251.889	2.670.634
Gotovina i ekvivalenti gotovine	24.661		24.661	51.804
Porez na dodatu vrijednost	2.082		2.082	17
Aktivna vremenska razgraničenja	406		406	5.706
III UKUPNA AKTIVA (I+II)	28.924.362	3.351.401	25.572.961	24.587.110
B. PASIVA				
I KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PREDUZEĆA			16.054.832	13.489.326
II DUGOROČNE OBAVEZE I REZERVISANJA			6.156.551	1.990.532
Dugoročna rezervisanja			56.978	65.637
Dugoročne finansijske obaveze			6.099.573	1.924.895
III KRATKOROČNE OBAVEZE			3.361.578	9.107.252
Kratkoročne finansijske obaveze			1.810.831	5.524.529
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze			1.550.747	3.582.723
Pasivna vremenska razgraničenja			16	5.380
V PASIVA			25.572.961	24.587.110

BILANS USPJEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

POZICIJA	IZNOS	
	Tekuća godina	Prethodna godina
POSLOVNI PRIHODI	3.139.709	3.335.845
Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	23.186	23.007
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	2.611	10.140
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	1.702.080	1.857.823
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	1.220.890	1.262.059
Ostali poslovni prihodi	190.942	182.816
POSLOVNI RASHODI	2.967.104	3.231.619
Nabavna vrijednost prodane robe	25.096	31.176
Troškovi materijala	1.171.803	1.310.512
Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	846.063	864.885
Troškovi proizvodnih usluga	549.770	730.048
Troškovi amortizacije	228.332	233.806
Nematerijalni troškovi	131.232	48.943
Troškovi poreza	14.065	11.558
Troškovi doprinosa	743	691
POSLOVNI DOBITAK (GUBITAK)	172.605	104.226
Finansijski prihodi	1.079	184.686
Finansijski rashodi	205.283	1.688.028
Ostali prihodi	2.755.762	135.848
Ostali rashodi	139.354	5.123
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka	1.505	
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka	9.886	20.713
NETO DOBITAK (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	2.576.428	(1.289.043)
POREZ NA DOBITAK	10.922	27.043
UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU	2.565.506	(1.316.147)

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3.007.083	4.257.838
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	2.994.416	3.752.002
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		18.946
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	12.667	486.890
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3.021.562	3.891.051
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	1.824.968	2.543.567
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	524.966	743.471
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	66.170	98.678
4. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	605.458	505.335
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)		366.787
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	14.479	
B: TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	120.456	
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	105.000	
2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina i opreme	14.625	
3. Prilivi po osnovu kamata	79	
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	752	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	2.594.165	
1. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina i opreme	2.594.165	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	2.473.709	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	7.643.295	
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja		
1. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	1.900.000	
2. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	100.000	
3. Prilivi po osnovu ostalih krat. i dug. obaveza	5.643.295	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	5.182.250	358.387
1. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	1.949.844	358.387
2. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	3.232.406	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	2.461.045	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)		358.387
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)	10.770.834	4.257.838
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)	10.797.977	4.249.438
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D)		8.400
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)	27.143	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	51.804	43.250
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA	24.661	51.804

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA			
	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Neraspoređeni dobitak /nepokriveni gubitak	Ukupno
Stanje na dan 1.1.2018. godine	10.436.703	13.619.200	-9.250.430	14.805.473
1. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava				
2. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha			-1.316.147	-1.316.147
3. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu				
4. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka				
5. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala				
6. Stanje na dan 31.12.2018/01.01.2019. godine (1 do 5)	10.436.703	13.619.200	-10.566.577	13.489.326
7. Efekti promjena u računov. politikama				
8. Efekti ispravke grešaka				
9. Ponovno iskazano stanje na dan 1.1.2019. godine (6 do 8)	10.436.703	13.619.200	-10.566.577	13.489.326
10. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava				
11. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha			2.565.506	2.565.506
12. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu				
13. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka				
14. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala				
15. Stanje na dan 31.12.2019. godine (9 do 14)	10.436.703	13.619.200	-8.001.071	16.054.832

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo je osnovano 1945. godine nazivom DASP (Državno autosaobraćajno preduzeće za prevoz putnika).

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13. septembra 2001.godine broj U/I -1665/01 izvršen je upis Preduzeća AD Autoprevoz Banja Luka Putnički saobraćaj sa sjedištem u Banja Luci.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I-1410/02 od 29.maja 2002 godine izvršena je promjena svojine na preostalom dijelu državnog kapitala. Struktura akcionara data je u Napomeni uz finansijske izvještaje.

Rješenjem Privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-o-Reg-13-002525 od 12. novembra 2010.godine Društvo je izvršilo usklađivanje osnivačkih akata sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08).

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-O-Reg-13-002525 od 25.13.2013 godine Društvo je izvršilo usklađivanje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl.glasnik Republike Srpske broj 119/2010), a na osnovu člana 22. zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl glasnik Republike Srpske 74/2010)

Prema odredbama člana 33. Statuta, organi u Društvu su:

- Skupština Društva, kao organ vlasnika kapitala-akcionara
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- Generalni direktor, kao organ poslovođenja
- Izvršni odbor
- Interni revizor
- Odbor za reviziju

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-13-002525 od 25.12.2013. godine kao ovlašteno lice za zastupanje Društva upisan je Dejan Mijić.

Dana 25.12.2013.godine Društvo je kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci registrovano za obavljanje većeg broja djelatnosti od kojih su najvažnije sledeće djelatnosti:

- 49.31. - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.39. - ostali kopneni prevoz putnika
- 79.11 – djelatnosti putničkih agencija.

Prosječan broj zaposlenih radnika u 2019. godini iznosio je 55.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja - (MSFI).

2.2. Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim za revalorizaciju određenih finansijskih instrumenata, hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju koji su vrednovani po fer vrijednosti, kao što je objašnjeno u računovodstvenim politikama za finansijske instrumente. Istorijski trošak je generalno zasnovan na fer vrijednosti naknade plaćene u zamjenu za robu i usluge. Fer vrijednost je cijena koju bi primili od prodaje imovine ili platili za prenos obaveza u uobičajenoj transakciji između tržišnih učesnika na dan vrednovanja, bez obzira da li je ta cijena direktno provjerljiva ili procijenjena korišćenjem drugih tehnika vrednovanja. Prilikom procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obaveza, Društvo uzima u obzir one karakteristike imovine ili obaveza koje bi uzeli u obzir i drugi učesnici na tržištu prilikom određivanja cijene imovine ili obaveza na datum vrednovanja

2.3. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija

Iznosi u priloženim nekonsolidovanim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge ili prodaje robe. Prihod od kamata knjiži se na obračunskoj osnovi u skladu s neotplaćenom glavnicom po efektivnoj kamatnoj stopi.

Poslovne prihode čine:

- prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima, u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima, u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju po ceni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni, a prihodi od prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj ceni,
- promjena vrijednosti investicionih nekretnina
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, tantijema, prihodi iz namijenskih izvora finansiranja i ostali poslovni prihodi.

Finansijske prihode čine: finansijski prihodi od povezanih pravnih lica, prihodi od kamata, prihodi od pozitivnih kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku od zajedničkih ulaganja i ostali finansijskih prihodi.

Ostale prihode čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina i ostali prihodi.

Dobici utvrđeni direktno u kapitalu su: dobiti po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju, dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, dobiti po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski dobiti od planova definisanih primanja, efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali dobiti utvrđeni direktno u kapitalu.

3.2. Rashodi

Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja

Finansijske rashode čine: finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu kamata, rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Ostale rashode čine: rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina i rashodi prihodi.

Gubici utvrđeni direktno u kapitalu su: gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski gubici od planova definisanih primanja, efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu.

3.3. Strane valute

Monetarna imovina i obaveze, denominovane u stranim valutama su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan izvještaja o finansijskom položaju.

Nemonetarna imovina i obaveze denominovane u stranim valutama koje se mjere po fer vrijednosti preračunate su u njihovu protivvrijednost po zvaničnom kursu na dan transakcije.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvanično važećem kursu na dan svake promjene, a nastale pozitivne i negativne kursne razlike evidentiraju se u korist ili na teret izvještaja o dobitku i gubitku u okviru finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda

3.4. Porez na dobitak

Porez na dobitak obuhvata tekući porez na dobitak i odložene poreze na dobitak. Tekući i odloženi porez na dobitak se priznaju u izvještaju o dobitku i gubitku, osim ako nisu nastali iz poslovnih kombinacija ili stavki priznatih direktno u kapitalu, odnosno u ostalom ukupnom rezultatu.

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobitak. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda.

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

3.5. Nekretnine i oprema

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate. Nabavna vrijednost izgrađenih nekretnina i opreme je njihova nabavna vrijednost na datum kada su izgradnja ili razvoj završeni.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u izvještaju o dobitku i gubitku kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korištenja sredstva, uvećavaju vrijednost osnovnog sredstva. Opravke i održavanja se evidentiraju na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

3.6. Amortizacija

Stopa amortizacije se utvrđuje na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika. Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MSFI/MRS. Menadžment Društva dostavlja svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme umanjena za procijenjeni eventualni ostatak vrijednosti. Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

3.7. Finansijska imovina

Dati krediti i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti i potraživanja.

Kredit i potraživanja vrednuju se po amortizovanom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjeni za procijenjeno umanje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

Potraživanja su prikazana po njihovoj nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravke vrijednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeća za plaćanje, što su, prema procjeni menadžmenta baziranoj na istorijskim dokazima o iznosu s tim u vezi nastalih gubitaka, potraživanja koja nisu naplaćena preko 360 dana.

Direktan otpis potraživanja se vrši u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Potraživanja koja su predmet kompenzacije se ispravljaju po neto principu.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

3.8. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje. Vrijednost zaliha uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Vrijednost zaliha se utvrđuje na osnovu metoda prosječne nabavne cijene.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cjelosti otpisuju.

3.9. Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze (dugoročne kredite i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove koji se direktno mogu pripisati transakciji. Nakon početnog priznavanja, finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata, umanjena za otplate glavnice, umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca.

Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja, predviđena ugovorom, ukinuta ili istekla.

3.10. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se sastoje od rezervisanja za sudske sporove koji se vode protiv Društva, i određena su diskontovanjem budućih novčanih tokova koji odražavaju trenutno stanje na tržištu i specifičnih rizika koji se odnose na datu obavezu.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od menadžmenta korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na istorijskim i ostalim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa. Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvjesnosti pri davanju procjene na dan izvještaja o finansijskom položaju, koje nose rizik sa mogućim ishodom u materijalno značajnim korekcijama sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini, predstavljene su u daljem tekstu:

4.1. Procijenjeni korisni vijek nekretnina, opreme i nematerijalne imovine

Određivanje korisnog vijeka nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja je zasnovano na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika. Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MRS/MSFI. Menadžment Društva dostavlja, svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava, Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Usljed značajnosti stalnih sredstava u ukupnoj aktivi Društva, uticaj svake promjene u navedenim pretpostavkama može biti materijalno značajan na finansijski položaj Društva, kao i na rezultate njegovog poslovanja.

4.2. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja je obračunata na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupaca da ispune dospjele obaveze prema Društvu.

Procjena menadžmenta je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja, istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promjenama u uslovima prodaje, prilikom utvrđivanja adekvatnosti ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama.

4.3. Rezervisanja

Generalno, rezervisanja su u značajnoj mjeri podložna procjenama. Društvo procjenjuje vjerovatnoću da se neželjeni slučajevi mogu dogoditi kao rezultat prošlih događaja, i ukoliko je vjerovatnoća veća od 50%, Društvo vrši rezervisanje iznosa koji je potreban da se izmiri obaveza.

4.4. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Menadžment Društva vrši procjenu rizika i, u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti.

Po mišljenju menadžmenta Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je, u datim okolnostima, najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

5. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

5.1. Nekretnine postrojenja i oprema

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Nekretnine, postrojenja, oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:					
Stanje na početku godine	17.516.490	78.626	5.085.516	883.864	23.564.496
Nove nabavke	258.450	2.709.080	56.757	2.583.836	5.608.123
Rashod, prodaja i drugo			-637.508	-3.467.700	-4.105.208
Stanje na kraju godine	17.774.940	2.787.706	4.504.765	0	25.067.411
Kumulirana ispravka vrijednosti:					
Stanje na početku godine		49.796	3.031.437		3.081.233
Amortizacija		60.368	167.860		228.228
Kumulirana ispravka u otuđenju			-609.039		-609.039
Stanje na kraju godine		110.164	2.590.258		2.700.422
Neto sadašnja vrijednost 31.12.2018	17.516.490	28.830	2.054.080	883.864	20.483.264
Neto sadašnja vrijednost 31.12.2019	17.774.940	2.677.542	1.914.507	0	22.366.990

Društvo je u 2019. godini izvršilo ulaganje u kupovinu nepokretnosti na lokaciji Derviši, prethodno uzetoj u zakup. Ugovorena kupoprodajna vrijednost nekretnina po Ugovoru o kupoprodaji broj OPU 262/19 iznosila je 2.500.000,00 KM. Uprava je izvršila uknjižavanje predmetnih nepokretnosti (građevinskih objekata i zemljišta) po procjenjenoj tržišnoj vrijednosti istih.

Za zemljište na lokaciji Stare autobuske stanice čija je iskazana bilansna vrijednost iznosi 14.212.740 KM vodi se spor sa Gradom Banja Luka oko vlasništva. Presudom Višeg privrednog suda od 18.06.2013. godine zemljište je dodijeljeno Gradu Banja Luka kao vlasniku ali je Odlukom Ustavnog suda BIH od 01.12.2016 godine prihvaćena apelacija Društva te je navedena presuda poništena i spor je vraćen na prvobitni postupak.

Na pomenutim nekretninama upisane su hipoteke i zabilježbe o sudskim sporovima u toku.

5.2. Učešća u kapitalu i ostali dugoročni finansijski plasmani

Opis	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	Ukupno
BRUTO VRIJEDNOST				
Vrijednost na početku godine	285.121	2.400	7.522	295.043
Povećanje				
Smanjenje				
Vrijednost na kraju godine	285.121	2.400	7.522	295.043
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI				
Vrijednost na početku godine			6.355	
Povećanje			752	
Vrijednost na kraju godine			7.107	
NETO VRIJEDNOST				
31.12.2019. godine	285.121	2.400	7.107	294.628
31.12.2018. godine	285.121	2.400	6.355	289.440

Na dan 31. decembra 2019. godine dugoročni finansijski plasmani iskazani su u iznosu od 294.628 KM. Iznos od 2.400 KM se odnosi na 2400 akcija Krajina osiguranja a.d. Banja Luka. Iznos od 285.121 KM se odnosi na udio Društva u zavisnom preduzeću NEOBAS doo Banja Luka. Na dan bilansa učešće Društva u kapitalu Neobasa doo iznosi 44 %. Društvo je krajem 2016. godine sa minimalnim osnivačkim kapitalom osnovalo zavisno preduzeće AUTOPREVOZ GS doo Banja Luka. Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan izvještavanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima su prikazani nematerijalna imovina i NPO Društva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrjeđeno, nadoknadiv iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Rukovodstvo Društva je procjenilo da ne postoje indikatori gubitka vrijednosti imovine sa stanjem na dan 31.12.2019.god.

5.3. Zalihe i dati avansi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Materijal	1.100.108	1.099.643
2. Roba	0	0
I Zalihe, neto	1.100.108	1.099.643
1. Bruto dati avansi	43.753	44.881
2. Ispravka vrijednosti datih avansa		
II Dati avansi - ukupno (1-2)	43.753	44.881
III Zalihe i dati avansi (I+II)	1.143.861	1.144.524

Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova, sitnog inventara i robe vrši se po prosečnoj

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

nabavnoj ceni. U slučaju smanjenja upotrebne vrijednosti zaliha za iznos stvarno nastalog i dokumentovanog smanjenja vrijednosti vrši se otpis zaliha na teret rashoda.

Zalihe materijala najvećim dijelom se odnosi na zalihe repromaterijala u skladištu u iznosu od 606.730 KM, zatim zalihe auto guma u iznosu od 4.157 KM, goriva u iznosu od 11.504 KM, i sl.

5.4. Potraživanja od prodaje i druga potraživanja

Opis	Kupci povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Sumnjiva i sporna potraživanja	Druga kratkoročna potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	284.567	2.148.001	47.480	332.348	161.399	2.973.792
Bruto stanje na kraju godine	244.561	1.940.152	0.00	30.506	40.025	2.255.244
Ispravka vrijednosti na početku godine		26.569	28.995	332.348		387.912
Ispravka vrijednosti na kraju godine		0	0	30.506		30.506
NETO STANJE						
31.12.2019. godine	244.561	1.940.152	0	0	40.025	2.224.738
31.12.2018. godine	284.567	2.121.432	18.485	0	161.399	2.585.900

Potraživanja od kupaca u zemlji najvećim dijelom se odnosi na potraživanje od preduzeća Bewo Real Estate doo u iznosu od 1.900.000 KM po osnovu prodaje zemljišta. Zemljište koje je predmet kupoprodaje čini dio parcele Stare autobuske stanice na kojoj se vodi spor sa Gradom Banja Luka koji je prethodno obrazložen. Ukupna kupoprodajna vrijednost zemljišta po fakturi 13/2476 od 28.12.2012. godine iznosi 3.700.000 KM. Iznos od 1.800.000 KM uplaćen je odmah po ispostavljenoj fakturi dok se za ostatak od 1.900.000 KM kupac obavezao uplatiti nakon konačnog rješenja spora i ulaska u posjed.

Uprava Društva je izvršila procjenu naplativosti evidentiranih potraživanja, uzimajući u obzir starost potraživanja, ranije iskustvo sa bonitetom kupaca i mogućnostima naplate, te je donijelo odluku o isknjižavanju nenaplativih potraživanja u iznosu 122.824 KM. Takođe, je donijelo odluku da se iz poslovnih evidencija isknjiže sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 357.406 KM, jer ne postoje realna očekivanja naplate u narednom periodu.

5.5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Poslovni računi - domaća valuta	22.395	50.771
2. Poslovni računi - strana valuta	597	1.029
3. Blagajna - domaća valuta	1.669	0
4. Blagajna - strana valuta	0	5
Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno (1 do 4)	24.661	43.250

5.6. Porez na dodatnu vrijednost

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Porez na dodatnu vrijednost	2.082	17
Porez na dodatnu vrijednost - ukupno	2.082	171

5.7. Aktivna vremenska razgraničenja

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	406	5.706
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	406	5.706

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvataju unapred plaćene troškove, potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

5.8. Kapital

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Akcijski kapital	10.436.703	10.436.703
I. Osnovni kapital	10.436.703	10.436.703
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	13.619.200	13.619.200
II. Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti i gubici	13.619.200	13.619.200
III. Neraspoređeni dobitak		
1. Gubitak ranijih godina	(10.566.577)	(9.250.430)
2. Dobitak tekuće godine	2.565.506	(1.316.147)
IV. Gubitak (1 do 2)	(8.001.071)	(10.566.577)
Kapital (I do III-IV)	16.054.832	13.489.326

U kapital spadaju: osnovni kapital umanjen za upisani neuplaćeni kapital, rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti i gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju, neraspoređeni dobitak i gubitak do visine kapitala Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti. Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno amortizuje ili proda. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrijednosti i gubitak iz ranijih godina i tekuće godine do visine kapitala su ispravka vrijednosti kapitala

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

Na osnovu Rješenja Banjalučke berze broj: 3-154/14 od 19.03.2014.godine akcije emitenta Autoprevoz a.d. Banja Luka oznake APBL-R-A, broj emitovanih akcija 1.043.670.300 pojedinačne nominalne vrijednosti 0,01 KM su uvrštene na slobodno tržište. Trgovanje akcijama počelo je 20.03.2014 godine.

Na dan 31.12.2016. godine najveći akcionari su: Babić Živko 24,83 %, Đurić Sladimir 18,11%, Dubočanin Vid 10,30%, Penzijski rezervni fond a.d. Banja Luka 8,11 %, Fond za restituciju RS a.d. 4,05%, ostali akcionari 34,68 %. Na dan bilansa revalorizacione rezerve su iskazane u iznosu od 13.619.201 KM i rezultat su procjene tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta koju je Društvo izvršilo u 2011.godini. Na dan bilansa ukupan gubitak je iskazan u iznosu od 8.001.071 KM. U toku 2019. godine Društvo je iskazalo dobitak u iznosu od 2.565.506 KM.

5.9. Dugoročna rezervisanja

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	8.135	16.795
Dugoročna rezervisanja - ukupno (1 do 6)	8.135	16.795

Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih su smanjena za iznos otpremnina koje su isplaćene radnicima Društva koji su u toku 2019. godine otišli u penziju (MRS 19- Primanje zaposlenih za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenih), tako da je na dan bilansa ova pozicija iskazana u iznosu od 8.135 KM.

5.10. Dugoročne obaveze

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Dugoročne obaveze prema povezanim pravnim licima	4.468.740	
2. Dugoročni krediti u zemlji	1.630.833	1.924.895
I Dugoročne finansijske obaveze - ukupno	6.099.573	1.924.895

a) Pozajmice od povezanih pravnih lica

Društvo je u 2019. godini zaključilo Ugovore o zajmu i to:

- Ugovor broj 275/19 od 14.05.2019.godine sa Autoprevoz GS doo na iznos 2.207.863.19 KM a sredstva su iskorištena za isplatu dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja kod Bobar banke AD-u stečaju. Ugovor je zaključen na 11 godina sa 4.4% godišnje kamate. (Aneks ugovora od 01.12.2019.god. se odnosi na promjenu ugovorene kamatne stope od 3,9% godišnje)

- Ugovor broj 188/19 od 05.04.2019. godine sa Neobas doo na iznos 935.432 KM a sredstva su iskorištena za isplatu dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja kod Bobar banke AD-u stečaju. Ugovor je zaključen na 2 godina sa 4.0% godišnje kamate. (Aneks ugovora od 01.12.2019.god. se odnosi na promjenu ugovorene kamatne stope od 3,9% godišnje)
- Ugovor broj 214/19 od 15.04.2019. godine sa Neobas doo na iznos 2.500.000 KM a sredstva su iskorištena za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene prodavcu Respect plus doo za nekretnine koje se nalaze na lokaciji Derviši, Put srpskih branilaca br 35. Ugovor je zaključen na 4 godina sa 4.0% godišnje kamate (Aneks ugovora od 01.12.2019.god. se odnosi na promjenu ugovorene kamatne stope od 3,9% godišnje)

b) Kredit od Nove Banke

Društvo je u 2019. godini izvršilo refinansiranje postojećeg dugoročnog kredita broj 10483778 koje je zaključilo 27. januara 2014. godine sa Novom bankom a.d. Banja Luka za refinansiranje obaveza u iznosu od 1.780.000 KM na period od 108 mjeseci uz kamatnu stopu od 7.90 %. Zaključen je novi Ugovor o kreditu broj 5550000044167125 dana 27.06.2019. god. na iznos 1.900.000,00 KM, na period od 10 godina. Kao sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim 40 ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, 20 mjenica, Ugovora jemstvu sa Babić Živkom, Autoprevozom GS doo i Neobasom doo te izjave o blokadi računa, u korist banke je stavljena hipoteka na nekretnine u vlasništvu Društva i to zemljište na lokaciji Kumsale čija procijenjena vrijednost iznosi 3.451.656 KM kao i zalozi na ukupno 12 autobusa. Ukupna procijenjena vrijednost založene imovine iznosi 4.711.017,12 KM.

Na dan bilansa neotplaćena glavnica koja dopijeva u roku dužem od 12. mjeseci iznosi 1.630.833 KM.

c) Krediti od Bobar Banke i IRB RS

Društvo je u 2019. godini postiglo dogovor sa Skupštinom povjerenika Bobar banka AD-u stečaju te je isplatila obaveze po osnovu dva Ugovora o kreditu zaključena sa Bobar Bankom a.d. Bijeljina i to:

1) Ugovor o kreditu broj 01-231/11 zaključen 08. marta. 2011. godine za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1.500.000 KM uz efektivnu kamatnu stopu od 9.5 %

2) Ugovor o kreditu broj 39-231/12 zaključen 26.12.2012.godine na iznos od 2.500.000 KM na period od 60 mjeseci uz efektivnu kamatnu stopu od 10.78 %.

3) Kredit iz sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje RS

Takođe, isplaćen je i kredit Investiciono Razvojne banke Republike Srpske Društvo je 29. avgusta 2011. godine zaključilo Ugovor o kreditu broj 03-233-IRBRS/11 na iznos od 3.500.000 KM na period

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

od 120. mjeseci uključujući i grejs period, uz osnovnu kamatnu stopu od 5.75 %. Kredit je plasiran preko Bobar Banke a.d. Bijeljina.

Izvršeno je brisanje zaloge po ovim kreditima, te su poništene mjenice potpisane od strane Društva i Jemca, te izbrisane hipoteke na nekretninama u vlasništvu Društva tj. na zemljištu na lokaciji Kumsale i zemljište na lokaciji Stara autobuska stanica kao i na poslovni prostor površine 22 m2 u Jevrejskoj ulici u Banja Luci. Takođe izbrisana je hipoteka na nekretninu u vlasništvu jemca Prevoz Golub doo Kotor Varoš. Izbrisano je i založno pravo na 259.115.288 redovnih akcija u vlasništvu Živka Babića, 178.287.438 redovnih akcija u vlasništvu Đurić Sladomira, i 92.995.006 redovnih akcija u vlasništvu Dubočanin Vida, a koje su sve označene kao APBL-R-A Emitenta Autoprevoz a.d. Banja Luka.

5.11. Kratkoročne finansijske obaveze

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Kratkoročni krediti u zemlji	83.609	4.893.146
2. Dio dugoročnih kredita koji dospjeva za plaćanje do jedne godine	1.339.605	210.575
3. Dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu koje dospjevaju za plaćanje do jedne godine		
4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	387.616	420.808
Kratkoročne fin. obaveze - ukupno (1 do 4)	1.810.830	5.524.529

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 83.609 KM čine obaveze po Ugovoru o fin.kreditu broj 34/2019 od 16.10.2019. godine zaključenog sa Drina osiguranje ad Milići na iznos 100.000,00 KM koji dospjeva za plaćanje u periodu do 12. mjeseci.

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 1.339.605 KM čine obaveze po ranije navedenim kreditima od povezanih pravnih lica i Nove banke AD koje dospjevaju za plaćanje u periodu do 12. mjeseci.

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 387.616 KM čine obaveze po zaključenim kreditima sa Đurić Sladomir –Pozajmica osnivača na iznos od 100.000,KM, Golubić doo-prenos obaveze u iznosu 224.833 KM i obaveze prema Gradu Banja Luka po osnovu Sporazuma 12-G-2773/09 za komunalnu i naknadu za gradsko-građevinsko zemljište u iznosu 62.783 KM

5.12. Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.153	8.722
2. Dobavljači - povezana pravna lica	0	0
3. Dobavljači u zemlji	1.007.878	1.481.052
4. Dobavljači u inostranstvu	52.596	46.727
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	1.062.627	1.536.501
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada kojem se refundiraju	36.560	36.775
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	2.626	1.364
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	37.454	33.587
4. Obaveze za ostala neto lična primanja	4.524	2.964
II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 4)	81.164	74.691
III Ostale obaveze	365.420	
Obaveze za kamatu prema povezanim pravnim licima	106.022	
Obaveze prema Gradu po sporazumu br 117327	259.398	
IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost	18.872	23.198
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	8.193	2.911
2. Obaveze za doprinose koji terete troškove	113	332
3. Obaveze za poreze i doprinose obračunate na isplate fizičkim licima van radnog odnosa	2.571	4.084
4. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0	218
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit (1 do 4)	10.877	7.545
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do IV)	1.538.960	1.641.935
Tekuće obaveze za porez na dobit	10.922	

5.13. Pasivna vremenska razgraničenja

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	16	5.380
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno		5.380

5.14. Odložene poreske obaveze

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Odložene poreske obaveze	0	48.842
Odložene poreske obaveze - ukupno	0	48.842

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

U 2019. godini nisu formirane odložene poreske obaveze u skladu MRS 12 – *porez na dobit* prema kom se odložene poreske obaveze formiraju ukoliko je nadoknativa poreska vrijednost sredstava manja od nadoknativne knjigovodstvene vrijednosti. Razlike u obračunu amortizacije postoje, uslijed primjene izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit RS gdje postoje određene razlike poreskog načina obračuna amortizacije u odnosu na računovodstveni obračun. S obzirom na propisani poreski način grupnog obračuna amortizacije, nije moguće utvrditi razliku knjigovodstvene i poreske amortizacije za svako pojedinačno sredstvo te ne postoji mogućnost priznavanja odloženih poreskih sredstava u skladu sa MRS 12.

5.15. Poslovni prihodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	23.186	23.007
2. Prihodi od prodaje robe u RS	2.611	10.140
I Prihod od prodaje robe - ukupno (1 do 2)	25.797	33.147
1. Prihodi od prod. proiz. i usl. povezanim prav. licima	1.702.080	1.857.823
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1.220.890	1.262.059
3. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu		
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 3)	2.922.970	3.119.882
Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	2.948.767	3.153.029
1. Prihod od naknade štete	9.441	
2. Prihodi od zakupnina	173.772	172.495
3. Prihodi iz namijenskih izvora finansiranja		10.321
4. Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	7.729	
III Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)	190.942	182.816
Poslovni prihodi ukupno (I do III)	3.139.709	3.335.845

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga priznati su i iskazani u Bilansu uspjeha na osnovu ispostavljenih faktura odnosno naplaćenih iznosa u gotovini. Svi iznosi prihoda (realizacije) odnose se na eksterno fakturisane odnosno naplaćane iznose.

5.16. Poslovni rashodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Nabavna vrijednost prodate robe	25.095	31.176
I Nabavna vrijednost prodate robe - ukupno (1+2)	25.095	31.176
1. Troškovi materijala za izradu	143.151	210.977
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	9.225	17.501
3. Troškovi goriva i energije	1.019.427	1.082.034
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 3)	1.171.803	1.310.512
1. Troškovi bruto zarada	696.971	691.026

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

2. Troškovi bruto naknada zarada	3.620	28.144
3. Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	37.092	36.811
4. Troškovi zaposlenih na službenom putu	3.091	4.440
5. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	105.289	104.463
III Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1 do 5)	846.063	864.885
IV Troškovi amortizacije	228.332	233.806
1. Troškovi transportnih usluga	12.207	17.479
2. Troškovi usluga održavanja	308.391	327.786
3. Troškovi zakupnina	14.000	49.148
4. Troškovi reklame i propagande	764	99
5. Troškovi ostalih usluga	214.408	335.536
V Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)	549.770	730.048
1. Troškovi neproizvodnih usluga	85.084	17.340
2. Troškovi reprezentacije	3.654	3.027
3. Troškovi premije osiguranja	5.272	9.264
4. Troškovi platnog prometa	10.430	6.141
5. Troškovi članarina	1.296	2.907
6. Troškovi poreza	14.064	11.558
7. Troškovi doprinosa	743	691
8. Ostali nematerijalni troškovi	25.493	10.263
VI Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 8)	146.036	61.192
Poslovni rashodi - ukupno (1 do VI)	2.967.099	3.231.619

5.17. Finansijski prihodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Prihodi od kamata	79	90
2. Ostali finansijski prihodi	1.000	184.596
Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)	1.079	184.686

5.18. Finansijski rashodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Rashodi kamata	205.236	1.684.208
2. Ostali finansijski rashodi	46	3.820
Finansijski rashodi - ukupno (1 do 2)	205.282	1.688.028

5.19. Ostali prihodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	24.520	121.953
2. Viškovi	13	
3. Naplaćena otpisana potraživanja		408
4. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	2.731.229	13.487
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 4)	2.755.762	135.848
1. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda	1.506	
II Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	1.506	
OSTALI PRIHODI - UKUPNO (I do II)	2.757.268	135.848

Društvo u 2019. godini ima iskazane prihode od otpisa obaveza za glavnice i kamatu po kreditima Bobar banka ad-u stečaju. Prihod od otpisa glavnice iznosi 1.125.454 KM dok za otpisanu kamatu iznosi 1.598.479 KM. Na osnovu dobijenog Mišljenja Poreske uprave RS broj 06.05/020-3345/19 od 30.09.2019.godine Društvo je prilikom obračuna poreza na dobit, iz oporezive osnovice isključilo prihod od otpisa kamate po kreditima Bobar banka AD-u stečaju.

5.20. Ostali rashodi

Opis	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		
2. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka		
3. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	122.824	
4. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala, robe i ostali rashodi	16.513	5.123
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 4)	139.337	5.123
591 - Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	9.886	20.713
II Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina - ukupno (1+2)	9.886	20.713
Ostali rashodi ukupno (I do III)	149.223	25.836

5.21. Upravljanje rizikom

Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa poslovanjem u neograničenom roku u predvidljivoj budućnost, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbjedi prinos na kapital. Struktura kapitala

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

Društva se sastoji od dugovanja, uključujući dugoročne i kratkoročne kredite obrazložene u napomenama, gotovine i gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se pripisuje vlasnicima, a koji uključuju udjele, rezerve i neraspoređeni dobitak.

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na dan 31.12.2019. godine bili su sledeći:

	31. decembra 2019.	31. decembra 2018.
Zaduženost	8.016.426	11.032.147
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	-24.661	-51.804
Neto zaduženost	7.991.765	10.980.343
Kapital	16.054.832	13.489.326
Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu	0,5	0,81

Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze i tekuće dospelje dugoročnih obaveza.

Kapital se odnosi na osnovni kapital, rezerve i neraspoređenu dobit.

Kategorije finansijskih instrumenata

Kategorije finansijskih instrumenata su prikazane u narednoj tabeli:

	31. decembra 2019	31. decembra 2018
Finansijska imovina		
Kredit i potraživanja (uključujući gotovinu i ekvivalente gotovine)	2.251.889	2.670.634
Finansijske obaveze		
Obaveze po amortizovanoj vrijednosti	8.016.426	11.032.147

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- tržišnom riziku (koji obuhvata rizik promjene kursa stranih valuta, rizik od promjene kamatnih stopa i rizik od promjene cijena),
- riziku likvidnosti i
- kreditnom riziku

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Upravljanje rizicima je definisano računovodstvenim politikama Društva.

Društvo ne stupa u transakcije sa izvedenim finansijskim instrumentima, kao što su svopovi kamatnih stopa ili forvardi. Pored toga, za godinu koja se završava na dan 31.12.2019. godine, Društvo nije vršilo trgovanje finansijskim instrumentima.

Tržišni rizik

Rizik promjene kursa stranih valuta

Iako dio svojih transakcija Društvo obavlja u stranim valutama, rukovodstvo smatra da Društvo nije značajno izloženo riziku promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, jer uglavnom obavlja svoje poslovne transakcije u lokalnoj valuti kao i u EUR za koji je BAM vezan fiksnim kursom (1 EUR = 1,95583 BAM) . U skladu sa navedenim, rukovodstvo nije vršilo analizu osjetljivosti na promjene kursa stranih valuta.

Rizik promjene kamatnih stopa

Društvo je izloženo raznim rizicima koji, kroz efekte promjene visine tržišnih kamatnih stopa, djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine.

Obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihodi su u značajnijoj mjeri nezavisni od promjene tržišnih kamatnih stopa.

Rizik Društva od promjene vrijednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno po osnovu primljenih kredita i lizinga. Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičnoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, prije svega za kratkoročne obaveze, jer one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. Društvo preduzima odgovarajuće mjere radi obezbjeđenja kredita od banaka pod povoljnijim uslovima.

Analiza osjetljivosti

Analiza osjetljivosti na promjene kamatnih stopa je određena na osnovu izloženosti kamatnih stopa nederivatnim instrumentima na kraju izvještajnog perioda. Analizu osjetljivosti na dan 31.12.2019.godina nije rađena.

Rizik promjene cijene kapitala

Društvo nije izloženo značajnijem riziku od promjena cijene vlasničkih hartija od vrijednosti obzirom da Društvo nema ulaganja klasifikovana u izvještaju o finansijskom položaju kao sredstva raspoloživa za prodaju, odnosno nema ulaganja klasifikovana kao finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena fer vrijednosti iskazuju u izvještaju o ukupnom rezultatu. Društvo ima samo značajnija ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća čijim se udjelima ne trguje na nekom organizovanom finansijskom tržištu.

Rizik likvidnosti

Upravljanje likvidnošću je centralizovano na nivou Društva. Za upravljanje rizikom likvidnosti odgovorno je rukovodstvo koje je uspostavilo određene procedure u vezi sa dugoročnom i kratkoročnom rizikom likvidnosti. Društvo svojom imovinom i obavezama upravljanja na način koji mu obezbeđuje da u svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze.

Društvo ne raspolaže dovoljnim iznosom likvidnih sredstava kao i kontinuiranim prilivom novčanih sredstava od realizacije prodaje robe i učinaka koje omogućavaju da se obaveze izmiruju na vrijeme.

Društvo ne koristi finansijske derivate.

U cilju upravljanja rizikom likvidnosti, Društvo je usvojilo finansijske politike kojima je definisana disperzija u nivoima odlučivanja prilikom nabavke određenih dobara ili usluga. Ova disperzija je obezbeđena utvrđivanjem limita do kojih pojedina lica u Društvu odlučuju o nekoj nabavci.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje obaveze prema Društvu, što će rezultirati finansijskim gubitkom za Društvo. Društvo je usvojilo politike u vezi sa praćenjem kreditne sposobnosti kupaca.

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih lica, gotovine kao i preuzetih obaveza.

Društvo je izloženo kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremene naplate potraživanja od kupaca istima se u određenoj mjeri onemogućava dalja isporuka roba i usluga.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Rukovodstvo Društva smatra da knjigovodstvena vrijednost finansijskih instrumenata aproksimira njihovoj fer vrijednosti.

5.22. Sudski sporovi

Na dan bilansa Društvo se pojavljuje kao tužena strana ili izvršenik u sljedećim sudskim sporovima ili izvršnim postupcima :

Red. broj	TUŽILAC	Vrijednost spora u KM	Razlog spora	Napomena
02.	Grad Banja Luka	20.500,00 KM	utvrđivanje vlasništva na staroj AS	Ustavni sud BiH prihvatio apelaciju AUTOPREVOZA AP-2560/14

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

II Na dan bilansa Društvo se pojavljuje kao **tužilac ili tražilac izvršenja** u sljedećim sudskim sporovima ili izvršnim postupcima:

Red. broj	TUŽENI	Vrijednost spora u KM	Razlog spora	Napomena
01.	Pavlović Boro i dr.	7.858,00 KM	protivtužba	Prvostepena i drugostepena presuda u korist AP 7.858 KM, u toku Izvršenje - uložena revizija tuženog
02.	FK „Slavija“ I. Sarajevo	10.623,00 KM	dug	Presuda u korist Autoprevoza, u toku izvršni postupak
03.	Santa Fe doo Tuzla	12.381,00 KM	dug	Presuda u korist Autoprevoza, u toku izvršni postupa
04.	Grad Banja Luka	32.000.000,00 KM	naknada štete	Spor u toku
05.	SZTUR Cine Čelinac	2.853,00 KM	dug	Presuda u korist Autoprevoza, u toku izvršni postupa
06.	MDM Travel Prijedor	4.270,00 KM	dug	Presuda u korist Autoprevoza, u toku izvršni postupa
07.	I-Livnobus d.o.o. Livno,	4.721,57 KM	dug	Izvršenje u toku
08.	Popović Bjelan	cca100.000,00 KM	dug povrat po reviziji	Spor u toku, angažovan advokat Marinković
09.	DuoMetal doo Čelinac	20.550,00 KM	dug	Spor u toku
10.	Plesna škola BOLERO Banja	2.304,00	dug	Izvršenje u toku

5.23. Transakcije sa povezanim licima

Transakcije se povezanim pravnim licima, nastale su po osnovu prometa roba i usluga, kao i zaključenih ugovora o finansijskim zajmovima u 2019. godini, čije je pojašnjenje dato pod dugoročnim i kratkoročnim obavezama Društva. U nastavku se daje pregled prometa po ovim osnovama i nezatvorena salda između povezanih pravnih lica:

Potraživanja od kupaca:	Duguje	Potražuje	Saldo
Autoprevoz GS doo	2.297.624	2.053.062	244.561
Neobas doo	180.713	180.713	0
UKUPNO	2.478.337	2.233.775	244.561

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

Obaveze prema dobavljačima:	Duguje	Potražuje	Saldo
Autoprevoz GS doo	530.246	530.246	0
Neobas doo	17.750	17.750	0
UKUPNO	547.996	547.996	0

Obaveze po zajmovima:	Duguje	Potražuje	Saldo
Autoprevoz GS doo	3.200	2.262.891	2.259.691
Neobas doo	54.087	3.518.763	3.464.676
UKUPNO	57.287	5.781.654	5.724.367

5.24. Naknadni događaji

Nakon datuma bilansa ne postoje događaji koji bi prouzrokovali korekciju finansijskih izvještaja. Kao događaj koji su materijalno značajni za objavljivanje u ovim izvještajima a nastali su nakon datuma bilansiranja odnosi se na okončanje sudskog spora sa Gradom Banja Luka u vezi sa utvrđivanjem vlasništva na zemljištu „stare autobuske stanice“. Ustavni sud BIH, pozitivno je rješio Apelaciju Društva te je potvrdio presudu Okružnog privrednog suda br Ps 006434 17 Pž 2 od 07.08.2017. godine, da je predmetna nekretnina u vlasništvu Autoprevoza AD.

5.25. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima.

Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zatezних kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u

roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

5.26. Stalnost poslovanja

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su na osnovu pretpostavke stalnosti poslovanja.

Na dan bilansa Društvo je iskazalo neto dobitak u iznosu od 2.565.506 KM što će uticati na smanjenje ukupnog akumuliranog gubitka zaključno sa 2018.godinom koji je iznosio 10.566.577 KM .

Društvo je u 2019. godini uspjelo da otkloni opasnost po stalnost poslovanja, koja se odnosila na stečaj Bobar banke ad Bijeljina na način da je sa istom postigla dogovor o isplati duga u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM, te je isplatom ovog iznosa solidarno sa Prevoz Golub doo u potpunosti izmirila dug prema Bobar banci ad u stečaju. Da bi postupili sa gore pomenutim dogovorom, Društvo je zaključilo Ugovore o zajmu sa povezanim pravnim licima:

- Neobas doo na iznos od 935.432 KM na rok od dvije godine i
- Autoprevoz GS doo na iznos od 2.207.863 KM na period od 11. godina.

Takođe presuda koja je detaljnije opisana u Napomeni br. 24 će imati značajne pozitivne efekte na dalje poslovanje Društva, i rješavanje ostalih sudskih sporova u toku sa Gradom Banja Luka.